

## Varijacije

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 29 | Nivo: Ekonomski fakultet, Travnik

### SADRŽAJ

VARIJACIJE.....	3
MJERE VARIJACIJE ILI DISPERZIJE.....	6
RAZMAK VARIJACIJE.....	7
3.1.INTERVALI I KOEFICIJENTI KVARTILNE DEVIJACIJE.....	8
3.1.1.TUMAČENJE KVANTILA.....	8
3.1.2.ODREĐIVANJE KVANTILA.....	9
3.2.KOEFICIJENT KVARTILNE DEVIJACIJE.....	11
3.2.1.SREDNJA DEVIJACIJA.....	12
VARIJANSA.....	16
STANDARDNA DEVIJACIJA.....	22
5.1.RELATIVNE MJERE VARIJACIJE.....	23
5.2.KOEFICIJENT VARIJACIJE.....	23
5.3.STANDARDIZOVANO OSDSTUPANJE.....	24
ZAKLJUČAK.....	28
LITERATURA.....	

### VARIJACIJE

Ovaj rad bi počela sa jednom od definicija statistike: „Statistika je nauka o varijacijama obilježja,zakonitostima razvoja i odnosa masovnih pojava i njihovih elemenata u vremenu i prostoru“.

Uz tendenciju centralnog okupljanja,variabilnost je druga važna karakteristika statističkog skupa.

Varijacija=promjenjivost raspršenost (disperzija)

VARIJACIJA – promjenjivost svojstva

RASPRŠENOST – odstupanje vrijednosti svojstva prema srednjoj vrijednosti

Mjere varijacije i raspršenosti uz srednju vrijednost daju karakterizaciju distribucije frekvencija.

Varijaciju ko specifičan oblik kretanja,statistika prati sa tri osnovne vrste jedinica:

Statističke jedinice za obim pojave,u koje spadaju jedinice posmatranja (događaji i slučajevi) i uslovne statičke jedinice;

Statističke jedinice za obavljanje,i

Statističke jedinice za mjerjenje varijabiliteta,u koje spadaju varijansa,standardna devijacija i disperzija  
Varijacija kao specifičan oblik kretanja se ispoljava u vidu promjena veličina ili značaja obilježja statističkih jedinica.Do konkretnog pojma varijacije dolazimo upoređivanjem podataka o veličini ili značaju nekog obilježja u vremenu ili prostoru za jednu jedinicu ili za više jedinica u posmatranom trenutku.Rezultat upoređivanja može da se posmatra kao razlika dva uzastopna stanja istog obilježja-varijacija kao razlika i kao odnos dva uzastopna stanja-varijacija kao količnik.

Varijaciju kao razliku iskazujemo u aritmetičkom obliku što znači da nas interesuje njen prelazak,a ne samo apsolutna vrijedost.Ako stanja o veličini nekog posmatranog obilježja tokom više uzastopnih mjerjenja označimo sa : N1,N2,N3.....Ni (za i=1,2,3...n) tada će varijacija kao razlika izražavati sljedeća odstojanja:

Odstojanja između nivoa može biti:

W >0 -pojava pokazuje tendenciju rasta

W < 0-pojava pokazuje tendenciju pada

W = 0 -pojava stagnira, nema promjene

Ukupnost svih varijacija tokom nekog perioda(1 godine) izražavaju bilansne jednačine u vrijednosnom obliku, a balansne jednačine u naturalnom obliku.

Bilansne i balansne jednačine svode se na to da izračunavamo sadašnje stanje na osnovu poznatog početnog stanja i zbiru varijacija koje su se desile, što se matematički može ovako izraziti:

----- OSTATAK TEKSTA NIJE PRIKAZAN. CEO RAD MOŽETE  
PREUZETI NA SAJTU. -----

[www.maturskiradovi.net](http://www.maturskiradovi.net)

MOŽETE NAS KONTAKTIRATI NA E-MAIL: [maturskiradovi.net@gmail.com](mailto:maturskiradovi.net@gmail.com)